Ministarstvo
finansija

Adresa: ul. Stanka Dragojevića 2,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 242 835
fax: +382 20 224 450
www.mif.gov.me

Br: 05-02-430/25-15377/2

Podgorica, 16.06.2025.godine

Za: MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA, Stanka Dragojevića 2, Podgorica

gospodinu, mr Ervinu Ibrahimoviću, ministru

Predmet: Mišljenje na Predlog uredbe o izmjeni i dopunama Uredbe o posebnom dodatku na osnovnu zaradu, posebnim naknadama troškova i drugim primanjima za vrijeme rada u diplomatsko-konzularnom predstavništvu

Veza: Vaš akt br: 17/1-041/25-1152-4 od 12.05.2025. godine

Poštovani gospodine Ibrahimoviću,

Povodom *Predloga uredbe o izmjeni i dopunama Uredbe o posebnom dodatku na osnovnu zaradu, posebnim naknadama troškova i drugim primanjima za vrijeme rada u diplomatsko-konzularnom predstavništvu,* Ministarstvo finansija daje sljedeće

MIŠLJENJE

Na tekst Predloga uredbe i pripremljeni Izvještaj o analizi uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Shodno članu 100 stav 4 i članu 102 stav 5 Zakona o vanjskim poslovima ("Službeni list Crne Gore " br. 70/17), predviđeno je da na predlog Ministarstva vanjskh poslova, Vlada Crne Gore utvrđuje bliže uslove za ostvarivanje prava na poseban dodatak na osnovnu zaradu, posebnim naknadama troškova i drugirn primanjima zaposlenih u službi vanjskih poslova za vrijeme rada u diplomatsko - konzularnom predstavništvu Crne Gore u inostranstvu.

Uvidom u dostavljeni materijal i Izvještaj o analizi uticaja propisa, utvrđeno je da je za implementaciju predmetnog propisa potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore, te je navedeno da je za utvrđivanje naknada troškova stanovanja potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava, za period od 9 mjeseci, odnosno od stupanja na snagu izmjene Uredbe, u iznosu od 22.089,96 € za zvanja shodno postojećem obračunu prema popunjenim radnim mjestima u dipomatsko - konzularnim predstavništvima u Frankfurtu, Istanbulu i Sremskim Karlovcima, Berlinu i Kopenhagenu. Obrazloženjem koje je dostavljeno uz materijal, navedeno je da u Prilogu 2 Uredbe kojim je određen Procenat za utvrđivanje naknade troškova stanovanja za svako pojedinačno zvanje predložene su izmjene na način da se pored Berlina, Ankare i Beograda gdje su sjedišta Ambasade Crne Gore odredi procenat za utvrđivanje naknade troškova stanovanja za svako pojedinačno zvanje i za Frankfurt, Istanbul i Sremske Karlovce gdje su sjedišta konzulata Crne Gore. Takođe predloženo je povećanje procenata za svako pojedinačno zvanje za Saveznu Republiku Njemačku i Kraljevinu Dansku, imajući u vidu da promjene na tržištu nekretnina, odnosno zakupa nepokretnosti koje su uzrokovane negativnim tržišnim faktorima u državama prijema. Nadalje, za uvećanje naknade troškova stalnog smještaja za 4,5% od posebnog dodatka iz člana 6 Uredbe, za svakog izdržavanog člana porodice nije moguće utvrditi fiskalni uticaj iz razloga što je teško predvidjeti koliko će diplomata imati izdržavanih članova porodice na koje ostvaruje navedeno pravo.

Takođe, navedeno je da postoji potreba za određivanje mjesečnog dodatka na osnovnu zaradu šefu konzularnog predstavništva koji funkciju vrši u diplomatskom zvanju opunomoćeni ministar/ministar savjetnik, kako bi došlo do usklađivanja iznosa zarade za šefa konzularnog predstavništva koji funkciju obavlja u diplomatskom zvanju opunomoćeni ministar/ministar savjetnik u odnosu na šefa konzularnog predstavništva koji funkciju obavlja u diplomatskom zvanju ambasador u Ministarstvu, te je potrebno izdvajanje dodatnih sredstava u iznosu od 606.07€ mjesečno, odnosno 5.454,63€ za period od 9 mjeseci, prema postojećem stanju u dipomatsko - konzularnim predstavništvima.

Dodatno, navedeno je da su finansijska sredstva potrebna za navedene namjene obezbijeđena u budžetu Ministarstva vanjskih poslova za 2025. godinu, odnosno da će biti planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu, te da implementacijom propisa ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze, kao i da usvajanjem propisa nije predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteći finansijske obaveze.

Shodno navedenom, obavještavamo Vas da Ministarstvo finansija, sa aspekta budžeta, u načelu nema primjedbi na dostavljeni Predlog uredbe u dijelu koji se odnosi na regulisanje naknade troškova stalnog smještaja, uz napomenu da je u skladu sa članom 40 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti („Službeni list Crne Gore", br.11/25) finansijska sredstva potrebna za predmetne namjene neophodno uskladiti sa sredstvima koja su raspoloživa, godišnjim zakonom o budžetu Ministarstvu vanjskih poslova i srednjoročnim budžetskim okvirom.

S poštovanjem,

MINISTAR
Novica Vuković

Crna Gora MINISTARSTVO FINANSIJA PODGORICA

Kontakt osobe: [illegible] Direktorat za finansijski sistem i koordinaciju politiku, ivana.radojicic@mif.gov.me;

OBRAZAC

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA	
PREDLAGAČ PROPISA	Ministarstvo vanjskih poslova
NAZIV PROPISA	Predlog uredbe o izmjeni i dopunama Uredbe o posebnom dodatku na osnovnu zaradu, posebnim naknadama troškova i drugim primanjima za vrijeme rada u diplomatsko-konzularnom predstavništvu.

1. Definisanje problema

- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?
- Koji su uzroci problema?
- Koje su posljedice problema?
- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?
- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?

- Preciznije određivanje naknade za privremeni smještaj zaposlenih u diplomatsko- konzularnom predstavništvu, na način kako je određeno u članu 12 Uredbe kojim je regulisano uvećanje naknade troškova stalnog smještaja za 4,5% od posebnog dodatka iz člana 6 uredbe, za svakog izdržavanog člana porodice. Imajući u vidu značaj obavljanja funkcije šefa konzularnog predstavništva, kao i činjenicu da je osnovna zarada za zvanje opunomoćeni ministar/ministar savjetnik izražena koeficijentom 9,40, dok je za zvanje ambasador u Ministarstvu osnovna zarada izražena koeficijentom 13,83, to postoji potreba za određivanje mjesečnog dodatka na osnovnu zaradu šefu konzularnog predstavništva koji funkciju vrši u diplomatskom zvanju opunomoćeni ministar/ministar savjetnik, kako bi došlo do usklađivanja iznosa zarade za šefa konzularnog predstavništva koji funkciju obavlja u diplomatskom zvanju opunomoćeni ministar/ministar savjetnik u odnosu na šefa konzularnog predstavništva koji funkciju obavlja u diplomatskom zvanju ambasador u Ministarstvu. Utvrđivanje naknade troškova stanovanja za svako pojedinačno zvanje za Frankfurt, Istanbul i Sremske Karlovce gdje su sjedišta Generalnog konzulata Crne Gore u Saveznoj Republici Njemačkoj, Generalnog konzulata Crne Gore u Republici Turskoj i Generalnog konzulata Crne Gore u Republici Srbiji. Takođe predloženo je povećanje procenata za svako pojedinačno zvanje za Saveznu Republiku Njemačku i Kraljevinu Dansku, imajući u vidu promjene na tržištu nekretnina, odnosno zakupa nepokretnosti koje su uzrokovane negativnim tržišnim faktorima u državama prijema i sa tim u vezi nemogućnosti da zaposleni raspoređeni na rad u Saveznoj Republici Njemačkoj i Kraljevini Danskoj ostvare pravo na naknadu troškova stanovanja u skladu sa limitima određenim prema trenutno utvrđenim procentima za naknadu troškova stanovanja.
- Neusklađenost zarada za obavljanje funkcije šefa konzularnog predstavništva u zvanju ambasador u Ministarstvu, odnosno opunomoćenog ministra/ministra savjetnika. Nepostojanje podataka za Frankfurt, Istanbul i Sremske Karlovce gdje su sjedišta Generalnog konzulata Crne Gore u Saveznoj Republici Njemačkoj, Generalnog konzulata Crne Gore u Republici Turskoj i Generalnog konzulata Crne Gore u Republici Srbiji u Prilogu 2 Uredbe o posebnom dodatku na osnovnu zaradu, posebnim naknadama troškova i drugim primanjima za vrijeme rada u diplomatsko-konzularnom predstavništvu. Promjene na tržištu nekretnina, odnosno zakupa nepokretnosti koje su uzrokovane negativnim tržišnim faktorima u Saveznoj Republici Njemačkoj i Kraljevini Danskoj.

- Neusklađenost zarada za obavljanje funkcije šefa konzularnog predstavništva u zvanju ambasador u Ministarstvu, odnosno opunomoćeni ministar/ministar savjetnik. Nemogućnost da zaposleni raspoređeni na rad u Saveznoj Republici Njemačkoj i Kraljevini Danskoj ostvare pravo na naknadu troškova stanovanja u skladu sa limitima određenim prema trenutno utvrđenim procentima za naknadu troškova stanovanja.
- Oštećeni su šefovi konzularnih predstavništava koji funkciju obavljaju u diplomatskom zvanju opunomoćeni ministar/ministar savjetnik, kao i zaposleni raspoređeni na rad u Saveznoj Republici Njemačkoj i Kraljevini Danskoj koji ostvaruju pravo na naknadu troškova stanovanja u skladu sa limitima određenim prema trenutno utvrđenim procentima za naknadu troškova stanovanja.
- Neusklađenost zarada za obavljanje poslova istog radnog mjesta (šef konzularnog predstavništva), nemogućnost da zaposleni raspoređeni na rad u Saveznoj Republici Njemačkoj i Kraljevini Danskoj ostvare pravo na naknadu troškova stanovanja u skladu sa limitima određenim prema trenutno utvrđenim procentima za naknadu troškova stanovanja, odnosno opredjeljivanje određenog iznosa troškova stanovanja iz ličnih sredstava.

2. Ciljevi

- **Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?**
- **Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.**

- Jasna pravna regulativa za određivanje naknade za privremeni smještaj zaposlenih u diplomatsko-konzularnom predstavništvu, određivanje mjesečnog dodatka na osnovnu zaradu šefu konzularnog predstavništva koji funkciju vrši u diplomatskom zvanju opunomoćeni ministar/ministar savjetnik, kako bi došlo do usklađivanja iznosa zarade za šefa konzularnog predstavništva koji funkciju obavlja u diplomatskom zvanju opunomoćeni ministar/ministar savjetnik u odnosu na šefa konzularnog predstavništva koji funkciju obavlja u diplomatskom zvanju ambasador u Ministarstvu, utvrđivanje naknade troškova stanovanja za svako pojedinačno zvanje za Frankfurt, Istanbul i Sremske Karlovce gdje su sjedišta Generalnog konzulata Crne Gore u Saveznoj Republici Njemačkoj, Generalnog konzulata Crne Gore u Republici Turskoj i Generalnog konzulata Crne Gore u Republici Srbiji, povećanje procenata za svako pojedinačno zvanje za Saveznu Republiku Njemačku i Kraljevinu Dansku.

3. Opcije

- **Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).**
- **Obrazložiti preferiranu opciju?**

- Donošenje uredbe o izmjeni i dopunama Uredbe o posebnom dodatku na osnovnu zaradu, posebnim naknadama troškova i drugim primanjima za vrijeme rada u diplomatsko-konzularnom predstavništvu predstavlja jedini način za rješavanje problema i ispunjavanje ciljeva.
- Ne postoji mogućnost ostvarivanja gore navedenih prava zaposlenih u skladu sa uredbom, bez donošenja izmjene i dopuna uredbe.

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerovatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne. - Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima). - Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti. - Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija. - Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.
- Donošenje navedene uredbe pozitivno će uticati na šefove konzularnih predstavništava koji funkciju obavljaju u zvanju opunomoćeni ministar/ministar savjetnik, na način što će doći do usklađivanja zarade sa šefovima konzularnih predstavništava koji funkciju obavljaju u zvanju ambasador u Ministarstvu, mogućnost da zaposleni raspoređeni na rad u Saveznoj Republici Njemačkoj i Kraljevini Danskoj ostvare pravo na naknadu troškova stanovanja prema trenutnom stanju tržišta nekretnina u pogledu zakupa stanova. N - Donošenje uredbe neće izazvati troškove za građane i privredu. - Pozitivne posljedice opravdavaju troškove koje će stvoriti donošenje uredbe. - Navedena uredba nema uticaja na stvaranje drugih privrednih subjekata na tržištu. - Nema administrativnih opterećenja.
5. Procjena fiskalnog uticaja - Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu? - Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti. - Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti. - Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskanu godinu? - Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteći finansijske obaveze? - Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore? - Obrazložiti metodologiju koja je korišćenja prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda. - Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti. - Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa? - Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.
- Da. Za utvrđivanje naknada troškova stanovanja potrebno je obezbjeđenje finansijskih sredstava, za period od 9 mjeseci, tj, od stupanja na snagu izmjene Uredbe, u iznosu od 22.089,96 eura za zvanja shodno postojećem obračunu prema popunjenim radnim mjestima u DKP-ima u: Frankfurtu, Istanbulu i Sremskim Karlovcima, Berlinu i Kopenhagenu; Za uvećanje naknade troškova stalnog smještaja za 4,5% od posebnog dodatka iz člana 6 uredbe, za svakog izdržavanog člana porodice teško je utvrditi fiskalni uticaj iz razloga što je teško predvidjeti koliko će diplomata imati izdržavanih članova porodice na koje ostvaruje navedeno pravo, u budžetu su obezbijeđena sredstva; Za obezbjeđivanje mjesečnog dodatka na osnovnu zaradu šefu konzularnog predstavništva koji funkciju vrši u diplomatskom zvanju opunomoćeni ministar/ministar savjetnik (kako bi se koeficijent od 9,4 uskladio sa koeficijentom 13,83) potrebno je obezbijediti dodatna sredstva u iznosu od 606.07 eura mjesečno, odnosno 5.454,63 eura za period od 9 mjeseci, prema postojećem stanju u DKP-ima.

- Obezbjeđenje finansijskih sredstava potrebno je tokom određenog perioda. Sredstva je potrebno obezbjeđivati tokom cijele godine na mjesečnom nivou.
- Ne, implementacijom propisa ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze.
- Neophodna finansijska sredstva obezbijeđena su u budžetu za tekuću fiskalnu 2025. godinu, odnosno biće planirana u budžetu za narednu fiskanu godinu.
- Ne, usvajanjem propisa nije predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteći finansijske obaveze.
- Implementacijom propisa neće se ostvariti prihod za budžet Crne Gore.
- Prilikom obračuna finansijskih izdataka vršena su prilagođavanja, odnosno povećavanja procenata za utvrđivanje naknade troškova stanovanja za svako pojedinačno zvanje, nakon izvršene analize tržišnih faktora u državama prijema koji su uticali na povećanje cijena nekretnina i zakupa nepokretnosti.
- Nijesu postojali problemi u preciznom obračunu, osim kod obračuna uvećanje naknade troškova stalnog smještaja za 4,5% od posebnog dodatka za svakog izdržavanog člana porodice gdje je zbog nedostatka podataka teško utvrditi fiskalni uticaj, ali za primjenu navedene izmjene sredstva su obezbijeđena u budžetu.
- Nijesu postojale sugestije Ministarstva finansija na predlog Uredbe o posebnom dodatku na osnovnu zaradu, posebnim naknadama troškova i drugim primanjima za vrijeme rada u diplomatsko-konzularnom predstavništvu.
- Nije bilo primjedbi, tako da iste nijesu uključene u tekst propisa.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- **Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertska podrška i ako da, kako.**
- **Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).**
- **Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.**

- Nije korišćena eksterna ekspertska podrška.
- Nije bilo zainteresovanih strana za konsultacije.
- Obzirom da nije bilo zainteresovanih strana za konsultacije nije moguće naznačiti rezultate konsultacija.

7: Monitoring i evaluacija

- **Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?**
- **Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?**
- **Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?**
- **Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?**

- Nema prepreka za implementaciju propisa.
- Ciljevi će se mjeriti kroz isplaćeni mjesečni dodatak na osnovnu zaradu šefu konzularnog predstavništva u zvanju opunomoćeni ministar/ministar savjetnik, kao i isplaćene naknade troškova stanovanja, kao i drugih prava izraženih u procentima u Prilogu 2 uredbe, službenicima raspoređenim na rad u diplomatskim predstavništvima Crne Gore u Saveznoj Republici Njemačkoj, Republici Turskoj, Republici Srbiji i Kraljevini Danskoj.

- Broj isplaćenih mjesečnih dodataka na osnovnu zaradu šefu konzularnog predstavništva u zvanju opunomoćeni ministar/ministar savjetnik, kao i isplaćenih naknada troškova stanovanja.
- Ministarstvo vanjskih poslova.

Datum i mjesto
19.03.2025.

Starješina

Crna Gora
MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA
3
PODGORICA

Obrazloženje

Pravni osnov za donošenje Uredbe sadržan je u članu 100 stav 4 i članu 102 stav 5 Zakona o vanjskim poslovima („Službeni list CG", broj 70/17), kojim je predviđeno da na predlog Ministarstva vanjskih poslova, Vlada Crne Gore utvrđuje bliže uslove za ostvarivanje prava na poseban dodatak na osnovnu zaradu, posebnim naknadama troškova i drugim primanjima zaposlenih u službi vanjskih poslova za vrijeme rada u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Crne Gore u inostranstvu.

U članu 17 Uredbe potrebno je bilo preciznije odrediti način određivanja naknade za privremeni smještaj zaposlenih u diplomatsko- konzularnom predstavništvu, na način kako je određeno u članu 12 kojim je regulisano uvećanje naknade troškova stalnog smještaja za 4,5% od posebnog dodatka iz člana 6 uredbe, za svakog izdržavanog člana porodice.

Predloženom dopunom člana 20 Uredbe dodatno je preciziran rok za podnošenje zahtjeva u cilju ostvarivanja prava zaposlenog na naknadu troškova školovanja djeteta.

Imajući u vidu značaj obavljanja funkcije šefa konzularnog predstavništva, kao i činjenicu da je osnovna zarada za zvanje opunomoćeni ministar/ministar savjetnik izražena koeficijentom 9,40, dok je za zvanje ambasador u Ministarstvu osnovna zarada izražena koeficijentom 13,83, to postoji potreba za određivanje mjesečnog dodatka na osnovnu zaradu šefu konzularnog predstavništva koji funkciju vrši u diplomatskom zvanju opunomoćeni ministar/ministar savjetnik, kako bi došlo do usklađivanja iznosa zarade za šefa konzularnog predstavništva koji funkciju obavlja u diplomatskom zvanju opunomoćeni ministar/ministar savjetnik u odnosu na šefa konzularnog predstavništva koji funkciju obavlja u diplomatskom zvanju ambasador u Ministarstvu.

U Prilogu 2 uredbe kojim je određen Procenat za utvrđivanje naknade troškova stanovanja za svako pojedinačno zvanje predložene su izmjene na način da se pored Berlina, Ankare i Beograda gdje su sjedišta Ambasade Crne Gore u Saveznoj Republici Njemačkoj, Ambasade Crne Gore u Republici Turskoj i Ambasade Crne Gore u Republici Srbiji odredi procenat za utvrđivanje naknade troškova stanovanja za svako pojedinačno zvanje i za Frankfurt, Istanbul i Sremske Karlovce gdje su sjedišta Generalnog konzulata Crne Gore u Saveznoj Republici Njemačkoj, Generalnog konzulata Crne Gore u Republici Turskoj i Generalnog konzulata Crne Gore u Republici Srbiji,. Takođe predloženo je povećanje procenata za svako pojedinačno zvanje za Saveznu Republiku Njemačku i Kraljevinu Dansku, imajući u vidu promjene na tržištu nekretnina, odnosno zakupa nepokretnosti koje su uzrokovane negativnim tržišnim faktorima u državama prijema i sa tim u vezi nemogućnosti da zaposleni raspoređeni na rad u Saveznoj Republici Njemačkoj i Kraljevini Danskoj ostvare pravo na naknadu troškova stanovanja u skladu sa limitima određenim prema trenutno utvrđenim procentima za naknadu troškova stanovanja.

Crna Gora
Sekretarijat za zakonodavstvo

Adresa: Vuka Karadžića br. 3
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 231-535
fax: +382 20 231-592
www.gov.me/szz

18. marta 2025. godine

Broj: 02-040/25-345/2

Za: **Ministarstvo vanjskih poslova**
Gospodinu mr Ervinu Ibrahimoviću, ministru

Veza: Broj: 17/1-041/25-1152 od 13. marta 2025. godine

Predmet: **Mišljenje na Predlog uredbe o izmjeni i dopunama Uredbe o posebnom dodatku na osnovnu zaradu, posebnim naknadama troškova i drugim primanjima za vrijeme rada u diplomatsko-konzularnom predstavništvu**

Poštovani gospodine Ibrahimoviću,

Na **PREDLOG UREDBE O IZMJENI I DOPUNAMA UREDBE O POSEBNOM DODATKU NA OSNOVNU ZARADU, POSEBNIM NAKNADAMA TROŠKOVA I DRUGIM PRIMANJIMA ZA VRIJEME RADA U DIPLOMATSKO-KONZULARNOM PREDSTAVNIŠTVU**, iz okvira nadležnosti ovog Sekretarijata, nemamo primjedbi.

Ukazujemo da je u odnosu na Predlog uredbe neophodno pribaviti mišljenje Ministarstva finansija.

SEKRETARKA
Slavica Bajić

Predlog

Na osnovu člana 100 stav 4 i člana 102 stav 5 Zakona o vanjskim poslovima („Službeni list CG", broj 70/17), Vlada Crne Gore, na sjednici od_____ 2025. godine, donijela je

UREDBU O IZMJENI I DOPUNAMA UREDBE O POSEBNOM DODATKU NA OSNOVNU ZARADU, POSEBNIM NAKNADAMA TROŠKOVA I DRUGIM PRIMANJIMA ZA VRIJEME RADA U DIPLOMATSKO-KONZULARNOM PREDSTAVNIŠTVU

Član 1

U Uredbi o posebnom dodatku na osnovu zaradu, posebnim naknadama troškova i drugim primanjima za vrijeme rada u diplomatsko-konzularnom predstavništvu („Službeni list CG", br. 6/18, 57/18, 84/18, 6/20, 125/20, 139/22, 62/23 i 127/24) u članu 17 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Naknada iz stava 1 ovog člana uvećava se za 4,5% od posebnog dodatka iz člana 6 ove uredbe, za svakog izdržavanog člana porodice."

Član 2

U članu 20 na kraju stava 1 tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „koji se podnosi u roku od 30 dana od dana upisa, odnosno početka školovanja u predškolskoj, osnovnoj i srednjoškolskoj obrazovnoj instituciji.".

Član 3

Poslije člana 23 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 23a

„Zaposleni koji funkciju šefa konzularnog predstavništva vrši u diplomatskom zvanju opunomoćeni ministar/ministar savjetnik ostvaruje pravo na funkcionalno primanje, u iznosu do 10% od posebnog dodatka iz člana 6 ove uredbe."

Član 4

Prilog 2 mijenja se i glasi:

Procenat za utvrđivanje naknade troškova stanovanja za svako pojedinačno zvanje **Prilog 2**

Države	Grad	Ambasador u Ministarstvu	Ministar savjetnik	I savjetnik	Savjetnik	I Sekretar	II Sekretar	III Sekretar	Ataše	Ostala zvanja DSIN
Argentinska Republika	Buenos Aires	108.42%	73.64%	73.30%	73.99%	74.51%	74.59%	73.72%	74.21%	75.28%
Republika Austrija	Beč	96.50%	66.41%	66.07%	66.68%	66.89%	66.89%	66.34%	66.00%	67.59%
Kraljevina Belgija	Brisel	96.23%	66.12%	65.78%	66.53%	66.80%	66.72%	66.11%	66.64%	67.33%
Kraljevina Nizozemska	Hag	96.23%	66.12%	65.78%	66.53%	66.80%	66.72%	66.11%	66.64%	67.33%
Republika Francuska	Pariz	98.46%	67.53%	67.33%	67.88%	68.22%	68.22%	67.67%	68.23%	68.82%
Republika Francuska	Strazbur	87.37%	59.63%	59.47%	59.86%	60.24%	60.24%	59.54%	59.91%	60.86%
Republika Grčka	Atina	98.99%	67.80%	67.46%	68.14%	68.69%	68.69%	68.01%	68.55%	69.38%
Republika Italija	Rim	102.41%	70.62%	70.41%	71.07%	71.24%	71.23%	70.68%	71.21%	72.02%
Narodna Republika Kina	Peking	90.22%	63.18%	63.11%	63.61%	63.89%	63.82%	63.30%	63.67%	64.37%
Mađarska	Budimpešta	95.37%	65.81%	65.43%	66.00%	66.39%	66.38%	65.75%	66.25%	67.19%
Savezna Republika Njemačka	Berlin	90.84%	64.58%	64.99%	67.61%	67.47%	71.31%	70.88%	71.31%	96.50%
Savezna Republika Njemačka	Frankfurt	92.50%	65.76%	66.18%	68.85%	68.70%	72.61%	72.18%	72.62%	98.24%
Republika Poljska	Varšava	101.74%	70.27%	70.27%	70.60%	71.00%	71.00%	70.27%	70.82%	71.89%
Ruska Federacija	Moskva	88.47%	61.46%	61.15%	61.69%	62.00%	62.00%	61.39%	61.72%	62.71%
Sjedinjene Američke Države	Njujork	90.10%	62.38%	62.50%	62.94%	63.24%	63.24%	62.79%	63.23%	63.84%
Sjedinjene Američke Države	Vašington	89.06%	61.97%	61.67%	63.51%	62.56%	62.57%	61.82%	62.20%	63.11%
Republika Slovenija	Ljubljana	99.19%	68.18%	67.84%	68.51%	68.85%	68.85%	68.11%	68.68%	69.67%
Kraljevina Španija	Madrid	100.52%	69.29%	69.07%	69.61%	69.95%	69.95%	69.36%	69.84%	70.76%
Švajcarska Konfederacija	Bern	94.98%	65.73%	65.52%	66.02%	66.24%	66.24%	65.81%	66.26%	66.83%
Švajcarska Konfederacija	Ženeva	94.98%	65.73%	65.52%	66.02%	66.24%	66.24%	65.81%	66.26%	66.83%
Kraljevina Danska	Kopenhagen	104.98%	75.73%	75.52%	76.02%	76.24%	76.24%	75.81%	76.26%	76.83%
Republika Turska	Ankara	97.22%	67.05%	66.63%	67.39%	67.82%	67.81%	66.97%	67.39%	68.66%
Republika Turska	Istanbul	107.22%	77.05%	76.63%	77.39%	71.62%	71.60%	70.20%	70.66%	77.00%
Ujedinjeni Arapski Emirati	Abu Dabi	90.38%	62.63%	62.41%	63.00%	63.29%	63.21%	62.63%	63.00%	63.80%
Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske	London	106.16%	73.99%	73.68%	74.29%	74.49%	74.44%	73.99%	74.60%	75.14%
Ukrajina	Kijev	104.12%	71.38%	71.01%	71.76%	72.13%	71.98%	71.38%	71.90%	72.90%
Vatikan	Vatikan	102.41%	70.62%	70.41%	71.07%	71.24%	71.23%	70.68%	71.21%	72.02%
Republika Albanija	Tirana	77.58%	52.78%	52.45%	53.17%	53.70%	53.70%	52.88%	53.24%	54.54%
Bosna i Hercegovina	Sarajevo	76.54%	51.93%	51.77%	52.46%	52.88%	52.88%	52.12%	52.42%	53.81%
Republika Bugarska	Sofija	86.48%	58.40%	58.25%	58.73%	59.24%	59.24%	58.66%	59.10%	60.09%
Republika Kosovo	Priština	77.58%	52.78%	52.45%	53.17%	53.70%	53.70%	52.88%	53.24%	54.54%
Republika Makedonija	Skoplje	79.38%	53.68%	53.37%	54.31%	54.63%	54.63%	54.00%	54.33%	55.40%
Rumunija	Bukurešt	87.90%	59.87%	59.57%	60.16%	60.63%	60.63%	59.87%	60.38%	61.59%
Republika Srbija	Beograd	77.40%	52.90%	52.57%	53.23%	53.69%	53.69%	52.90%	53.20%	55.33%
Republika Srbija	Sremski Karlovci	58.09%	43.49%	42.21%	43.90%	43.93%	42.70%	40.35%	37.56%	53.11%
Republika Hrvatska	Zagreb	74.49%	51.12%	50.80%	51.43%	51.83%	51.74%	51.12%	51.26%	63.77%

- Prilikom obračuna finansijskih izdataka vršena su prilagođavanja, odnosno povećavanja procenata za utvrđivanje naknade troškova stanovanja za svako pojedinačno zvanje, nakon izvršene analize tržišnih faktora u državama prijema koji su uticali na povećanje cijena nekretnina i zakupa nepokretnosti.
- Nijesu postojali problemi u preciznom obračunu.
- Nijesu postojale sugestije Ministarstva finansija na predlog uredbe o izmjeni i dopunama Uredbe o posebnom dodatku na osnovnu zaradu, posebnim naknadama troškova i drugim primanjima za vrijeme rada u diplomatsko-konzularnom predstavništvu.
- Nije bilo primjedbi, tako da iste nijesu uključene u tekst propisa.

6. Konsultacije zainteresovanih strana
- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertska podrška i ako da, kako.
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.

- Nije korišćena eksterna ekspertska podrška.
- Nije bilo zainteresovanih strana za konsultacije.
- Obzirom da nije bilo zainteresovanih strana za konsultacije nije moguće naznačiti rezultate konsultacija.

7: Monitoring i evaluacija
- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
- Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

- Nema prepreka za implementaciju propisa.
- Ciljevi će se mjeriti kroz isplaćeni mjesečni dodatak na osnovnu zaradu šefu konzularnog predstavništva u zvanju opunomoćeni ministar/ministar savjetnik, kao i isplaćene naknade troškova stanovanja, kao i drugih prava izraženih u procentima u Prilogu 2 uredbe, službenicima raspoređenim na rad u diplomatskim predstavništvima Crne Gore u Saveznoj Republici Njemačkoj, Republici Turskoj, Republici Srbiji i Kraljevini Danskoj.
- Broj isplaćenih mjesečnih dodataka na osnovnu zaradu šefu konzularnog predstavništva u zvanju opunomoćeni ministar/ministar savjetnik, kao i isplaćenih naknada troškova stanovanja.
- Ministarstvo vanjskih poslova.

Datum i mjesto
04.04.2025.

Starješina